

1 Bakorinti 13:9-10

“Pamba te tozali koyeba na selemá mpe tozali kosakola na selemá, kasi tango oyo nyonso ekokoma kitoko, oyo ya selemá ekopela.”

Biblia epesi biso ntina na bomoi mpe elakisaka ndenge ya koyeba Nzambe mpe ndenge azali kosala na biso. Lokola mwana ya Nzambe, ezali na ntina koyeba oyo Nzambe apesaki yo koyeba—mpe oyo atosali te kosalela koyeba.

Bato mingi ya kondima basalaka ete basoma ndakisa oyo pasika te na makanisi ya solo. Resulta, bamesami na bomoi ya koyoka mpasi mpe masumu, bazali na makanisi ete Nzambe azali kimya to ete akoki te koyanola mituna na bango.

Moyemi ya Molimo Santo eteyaka biso solo ya ntina: tokokaki te koyeba makambo nyonso na bomoi oyo. Olingaki te kozala na mabele na koyeba makambo nyonso.

Nazali kotuna yo mpo na komprende ndenge Nzambe azali kopesa biso makambo na selemá. Lingala yango ezali ndenge ya komona trailer ya filme. Trailer ezali kopesa yo biteyelo mpe mikanda ya kiti, kasi okomona lisolo mobimba soki filme ezali kobima mobimba. Na ndenge moko, elilingi mobimba ekomona kaka ntango tokotambola na bomoi ya seko.

Ndenge oyo ezali kosalela na bisika nyonso ya bomoi. Soki obosani Nzambe apesa yo koyeba likambo—komona oyo ezali kosalema, oyo ekosalama, to oyo bomoi na yo ezali kobatela—kobanga te ete akosala makambo nyonso na nzela ya ndenge: lelo oyo, lobi yango, sanza oyo, sima ya sanza yango. Nzambe azali kosala ndenge wana te.

Azali kopesa biteni mike—ya kobakisa yo, kasi te elilingi mobimba. Biteni wana ezali kopesa ntina, te plan mobimba, mpo tozali kozwa koyeba kakana selemá.

Soki ozali mozipeli mpe Nzambe apesa yo likambo, lalá kaka oyo apesaki yo. Kobakisa mitema na yo, ntango, to mayele na yo te. Soki okende koleka oyo Nzambe apesaki, okoki kobeta moto na yo mpe kosalaka moto mosusu mabe. Ata soki ozali na minyoko ya mpepo, okoki te koyeba makambo nyonso, mpe okoki te

kozwa makambo nyonso.

Yango nde ekokaki kosalema na Yoane Mobateli. Azalaki na makanisi na ye mpe koyeba na ye, mpe tango makambo esalemaki te ndenge azalaki na yango, atangaki mpasi—mpe azalaki na bosakoli ete Yesu azali Kristo.

Tala ndakisa oyo: mozipeli amoni limemya ya mwasi azali kotambola mwana mobali. Akokaki kolinga kolakisa ete azali na bomoyi ya moyemi, apesaki ndakisa na ye: “Nkolo alobi okokoma na mbula mokuse na mwana mobali. Bakisa bilamba na ye, lobi mpo na ye, mpe tinda lokumu.”

Kasi Nzambe akoki kozala koloba te mpo na kozala na mwana ya mabele. Akoki kosala ete mwasi akoma na bolamu mpo na koteya bana ya moke to kozala mama ya molimo—kolakisa mpo na kotambola mwana.

Mwasi yango asali esengo na kozala na mwana ya mabele. Mbula ekomi, mwana te akomi, mpe mozipeli akomaki komonama lokola mozipeli ya mabe. Kasi likambo ezalaki te ete Nzambe alobi mabe—likambo ezalaki ete mozipeli akendaki koleka oyo apesaki ye.

Soki amoni ete: “Oyo ezali oyo Nkolo apesaki ngai. Koleka oyo, nakoki te koyeba. Nzambe akolakisa yo ntina na tango na Ye,” yango ekokaki kozala liboso. Mwasi yango akokaki kozwa tango mpo na kosenga, kokanisa, mpe nsima koyeba ndenge oyo esilaki.

Na bomoi na yo, ndenge moko ezali. Soki obosani Nzambe akomisa likambo, okotanga kaka makambo ya selemá—nzela moko, eteni moko, to likambo moko ya kokanisa malamumu.

Soki yango esalemaka, kobanga te koluka komona elilingi mobimba. Tandela oyo okoki, mpe kondima ete Nkolo akotambwisa yo.

Yango ezali kosalema ndenge nini?

Boya na kondima.

Nzambe alakisaki biso te kozala na kondima ya makita, kasi na kondima.

Makambo nyonso osalaka, sala yango na kondima, mpo tozali kozwa te koyeba makambo nyonso.

Ata na kopesa lisakoli ya kondima, okoki te kozela ete Nzambe akomisa kombo ya likita, moto okosangana naye, bilamba oyo azali na yango, mpe kombo na ye soki okomi. Soki okotika kozela yango, okotika kozela seko.

Kasi, okotambola na kondima—kondima elobi:

“Nazali na yo mikolo nyonso, tii na suka ya ntango.”

Mpe soki okotambola, Nzambe akotambwisa yo mpo na moto oyo apesaki na kati ya bato mingi.

Yango wana, tondimi: tozali koyeba na selemá, mpe tozali kosakola na selemá.

Yango wana Biblia elobi:

1 Bakorinti 13:12

“Lelo tozali komona na ndako ya ngomba, mpenza te, kasi nsima tozali kosangana liboso na liboso. Lelo nayebi na selemá; nsima nakoyeba nyonso, ndenge nakoyebama mpenza.”

Tambola na kondima. Tango boye, lisakoli, to ntina ezali kopesa na biteni mike, yango ezali sigina yo ya kosala—te kozela seko makambo mosusu.

Nkolo apambola yo.

Pesa lisakoli oyo na bato

Share on:
WhatsApp

Print this post